☐

Koreera

Koreera (koreeraz 한국어/조선말) Korean (Ipar nahiz Hego Korean) eta Txinako Yanbian herrialde autonomo mugakidean mintzatzen den hizkuntza isolatua da.

78 milioi lagun inguruk hitz egiten dute koreera mundu osoan. Hizkuntza mila urtez *hanja* izeneko txinatar karaktereak erabiliz idatzi zen. XV. mendean *hangul* izeneko idazkera garatu zen, Sejong Handiaren aginduz, baina XX. mendera arte ez zen orokor bihurtu, aristokratek *hanja* nahiago baitzuten.

Hizkuntzalari gehienek hizkuntza isolatutzat daukate, baina gutxi batzuek altaitar hizkuntzen familian sartzen dute. Koreera hizkuntza eranskaria da morfologian eta subjektu-objektu-aditz motakoa sintaxian.



Koreeraren dialektoak

Erreferentziak

Kanpo estekak

Koreera

한국어 — 조선말 — 한국말 (Hanguk-mal) — 한국어 (Hanguk-eo)

Koreera hitz egiten diren tokiak. Puntu berdeek koreeraz hitz egiten duten gutxiengoak adierazten dituzte.

	Datu orokorrak
Lurralde eremua	Ipar Korea eta Hego Korea
Hiztunak	78 milioi
Rankinga	13. hizkuntza mintzatuena
Ofizialtasuna	Ipar Korea eta Hego Korea
Araugilea	Hego Korea: Gungnip-gugeowon (Koreeraren Nazio Institutua (http://www.korean.go.kr); 국립국어원) Ipar Korea: Sahoe Kwahagwŏn Ŏhak Yŏnguso (사회 과학원 어학 연구소)
	Hizkuntza familia
	giza hizkuntza Koreanic languages (en)
	Informazio filologikoa
Hizkuntza-tipologia	SOV hizkuntza eta hizkuntza eranskari
Alfabetoa	Hangula eta Hanja
Aurrekaria	Middle Korean (en)
	Hizkuntza kodeak

ISO 639-1	`ko`
ISO 639-2	`kor`
ISO 639-3	`kor`
Ethnologue	`kor (http://www.ethnologue.com/language/kor)`
Glottolog	`kore1280 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/kore1280)`
Wikipedia	`ko (https://ko.wikipedia.org)`

Hizkuntza honek bere Wikipedia du: Bisita ezazu.

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q9176 · Multimedia: Korean language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Korean_language) **Identifikadoreak** · NDL: 00573711 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00573711) · AAT: 300388633 (https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300388633) · **Hiztegiak eta entziklopediak** · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/Korean-language)

*Artikulu hau hizkuntzei buruzko **zirriborroa** da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz (https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Koreera&action=edit).*

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Koreera&oldid=7211689"(e)tik eskuratuta

To ɔar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu
  Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Davvisámegiella
- ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut
- Português
- Afrikaans
- Cebuano
- עברית
- Nordfriisk
- Kiswahili
- 文言
- 日本語
- ދިވެހިބަސް
- Հայերեն
- Azərbaycanca
- Magyar
- தமிழ்
- Avañe'ẽ
- Nāhuatl
- ᏣᎳᎩ
- ქართული
- Kurdî
- Asturianu
- Võro
- مصرى
- Eesti
- ລາວ
- Tagalog
- Српски / srpski
- संस्कृतम्
- Лезги
- සිංහල
- Latviešu
- Kapampangan
- Fiji Hindi
- Kaszëbsczi
- Oʻzbekcha/ўзбекча
- Тыва дыл
- Русский
- Bosanski
- English
- हिन्दी
- Volapük
- Bikol Central
- Kernowek
- Hrvatski
- ಕನ್ನಡ
- Slovenčina

- Ilokano
- Kalaallisut
- Ελληνικά
- Македонски
- Ido
- नेपाल भाषा
- Čeština
- Türkçe
- Svenska
- አማርኛ
- Íslenska
- Estremeñu
- Jawa
- العربية
- Кыргызча
- Саха тыла
- Български
- 客家語/Hak-kâ-ngî
- Беларуская (тарашкевіца)
- Català
- تۆرکجه
- Беларуская
- Аԥсшәа
- Interlingua
- 粵語
- Тоҷикӣ
- فارسی
- Minangkabau
- Latina
- Gagana Samoa
- Piemontèis
- მარგალური
- Українська
- Hornjoserbsce
- Norsk nynorsk
- ਪੰਜਾਬੀ
- Occitan
- Lingua Franca Nova
- Winaray
- Aragonés
- کوردی
- Монгол
- Napulitano
- Олык марий
- Føroyskt
- नेपाली
- Italiano
- Dansk
- Dorerin Naoero
- Қазақша

- Shqip
- Нохчийн
- Башҡортса
- Runa Simi
- Malagasy
- Türkmençe
- मराठी
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Kreyòl ayisyen
- Bahasa Indonesia
- Nederlands
- Română
- Māori
- Plattdüütsch
- Qaraqalpaqsha
- Brezhoneg
- ייִדיש
- Español
- Татарча/tatarça
- မြန်မာဘာသာ
- Эрзянь
- Bân-lâm-gú
- ไทย
- ئۇيغۇرچە / Uyghurche
- Ślůnski
- 吴语
- Коми
- Simple English
- ★ Deutsch
- Bahasa Melayu
- Gaeilge
- ភាសាខ្មែរ
- Lietuvių
- Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- پنجابی
- Polski
- മലയാളം
- Limburgs
- Sardu
- اردو
- 贛語
- Буряад
- Frysk
- مازِرونی
- Tok Pisin
- Slovenščina
- অসমীয়া
- Français
- Cymraeg
- Esperanto

- Sunda
- Galego
- Norsk bokmål
- Suomi
- Kabɩyɛ
- 한국어
- 中文
- Scots
- తెలుగు
- বাংলা
- ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ
- Tiếng Việt

Aldatu loturak

WIKIPEDIA Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 27 azaroa 2019, 13:04.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.